

Na osnovu člana 94 tačka 3 Ustava Republike Crne Gore, u čiju zaštitu ekonomskih interesa Republike, Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 15. juna 200. godine, donijela je

UREDBU

O ZAJEDNIČKOM VRŠENJU TRŽIŠNE, SANITARNE, VETERINARSKE, POLJOPRIVREDNE I EKOLOŠKE INSPEKCIJSKE KONTROLE U SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU

(Objavljena u "Sl. listu RCG", br. 33/00, 12/01, 57/03)

Član 1.

U Republici Crnoj gori, shodno se primjenjuju odredbe sljedećih zakona:
Zakona o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu ("Službeni list SRJ", br. 12/95, 28/96),
Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe ("Službeni list SFRJ", br. 53/91, "Službeni list SRJ", br. 24/94, 28/96),
Zakona o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list SFRJ", br. 43/86, 53/91, "Službeni list SRJ", br. 24/94 i 28/96),
Zakona o osnovama zaštite životne sredine ("Službeni list SRJ", broj 24/98),
Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja ("Službeni list SRJ", broj 46/96),
Zakona o prevozu opasnih materija ("Službeni list SFRJ", br. 27/90 i 45/90) i
Zakona o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju ("Službeni list SRJ", br. 24/98), kao i propisa donijetih na osnovu ovih zakona, ukoliko ovom uredbom nije drugačije određeno.

Član 2.

Nadležnosti i ovlašćenja saveznih organa, organizacija i funkcionera, utvrđeni propisima iz člana 1 ove uredbe (u daljem tekstu: savezni zakoni) privremeno, radi zaštite ekonomskih interesa, preuzimaju nadležni organi i organizacije Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika).
Izuzetno od stava 1. ovog člana, nadležnosti i ovlašćenja tržišne inspekcije u zajedničkoj inspekcijskoj kontroli u spoljnotrgovinskom prometu prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla, preuzimaju republički organi nadležni za kontrolu zdravstvene i veterinarsko sanitarne ispravnosti tih proizvoda (sanitarna i veterinarska inspekcija).

Član 3.

Postupak zajedničke tržišne, sanitarne, veterinarske, poljoprivredne i ekološke inspekcijске kontrole (u daljem tekstu: zajedničke kontrole) u spoljnotrgovinskom prometu u Republici vrši se na način propisan ovom uredbom.

Član 4.

Preduzeće i drugo pravno lice, koje se bavi spoljnotrgovinskim prometom (u daljem tekstu: uvoznik) dužno je da podnese zahtjev za pregled pošiljke nadležnim inspekcijama najkasnije 24 časa prije prispjeća pošiljke na granicu.

Član 5.

Po prijemu zahtjeva inspektori zajednički obavljaju pregled i kontrolu pošiljke (pregled dokumentacije, organoleptički pregled pošiljke i prevoznog sredstva) i uzimaju uzorke za laboratorijsko ispitivanje.
Ako se na osnovu zajedničkog pregleda utvrdi da robu treba podvrgnuti laboratorijskim ispitivanjima, inspektori stavljaju odgovarajuću klauzulu, kojom se pošiljka upućuje i smješta u određeno carinsko skladište ili smjestište i zabranjuje promet do dobijanja rezultata analize.

Član 6.

Carinski organi dužni su, u okviru svojih prava i dužnosti da inspektorima omoguće uvid u dokumentaciju i nesmetano vršenje zajedničke kontrole pošiljki, koje se nalaze pod carinskim nadzorom i pruže pomoć u sprovođenju naređenih mjera.

Član 7.

Uzorkovanje se vrši na graničnim prelazima kad za to postoje uslovi, imajući u vidu vrstu pošiljke, ili u mjestu istovara - carinjenja (carinsko skladište, odnosno smjestište).

Kod uzorkovanja pošiljki inspektori su dužni da uzmu uzorak za analizu i za superanalizu. Uzorci se uzimaju na propisan način.

Član 8.

Ukoliko se prilikom laboratorijskog ispitivanja utvrdi da pošiljka ne odgovara propisanim uslovima, na zahtjev uvoznika vrši se superanaliza.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana može podnijeti i ovlašćeni inspektor uz prethodnu saglasnost resornog ministra.

Nalaz superanalize je konačan i mjerodavan za postupanje inspektora.

Kad rezultat analize ili superanalize nije uredan, inspektor sa pošiljkom postupa u skladu sa ovom uredbom.

Član 9.

Pošiljke su do pribavljanja konačnih laboratorijskih rezultata pod strogim carinskim nadzorom i ne mogu se stavljati u promet, niti cariniti, dok svi nadležni inspektori ne utvrde da je pošiljka ispravna.

Carinjenje pošiljki i njihov promet vrši se nakon izdavanja certifikata ili stavljanjem na carinsku deklaraciju ili drugu prateću ispravu klauzule: "pošiljka je pregledana, uvoz i promet odobren".

Član 10.

Nad pošiljkama koje podliježu veterinarskom i fitosanitarnom pregledu vrši se nadzor i u provozu.

Pod provozom, u smislu ove uredbe, smatra se tranzit pošiljki preko teritorije Republike, od trenutka ulaska na ulazni granični prelaz, do trenutka izlaska na izlazni granični prelaz.

Član 11.

Inspektori na ulaznom graničnom prelazu obavještavaju inspektora na izlaznom graničnom prelazu o upućivanju pošiljki.

O otpremanju pošiljke sa teritorije Republike inspektor na izlaznom graničnom prelazu dužan je da povratno obavijesti inspektora na ulaznom graničnom prelazu.

Provoznik je dužan da pošiljku proveze i otpremi sa teritorije Republike u roku od 24 časa, odnosno u roku od 16 časova za pošiljke životinja. U ovo vrijeme se neće obračunavati vrijeme predviđeno za administrativnu zabranu saobraćaja.

Ako se utvrdi da pošiljka nije otpremljena sa teritorije Republike u roku iz stava 3 ovog člana, inspektor nadležan za kontrolu na ulaznom graničnom prelazu će obavijestiti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 12.

Inspektori su dužni da vode evidenciju o izvršenim zajedničkim pregledima i da u evidencijama i zapisnicima naznače sa kojim inspekcijama je vršena zajednička kontrola i uzorkovanje.

O izvršenim pregledima, sa naznačenim zajedničkim kontrolama i uzorkovanjima, inspektori su dužni da mjesečno podnose izvještaj ministru i Koordinacionom tijelu za praćenje spoljnotrgovinskog prometa na graničnim prelazima (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo).

Član 13.

Organizovanje poslova zajedničke kontrole vrši i prati Koordinaciono tijelo.

Sastav, ovlašćenja i način rada Koordinacionog tijela utvrdiće se odlukom Vlade.

Član 14.

Inspektor ili uvoznik, po nalogu inspektora, odmah poslije izvršenog pregleda dostavljaju uzorak ovlašćenoj ustanovi radi laboratorijskog ispitivanja.

Član 15.

Ovlašćena ustanova je u obavezi da bez odlaganja započne analizu uzorka, da je završi u tehnološkom roku predviđenom za obradu uzorka, i po završetku analize inspektorima u roku od 24 časa dostavi izvještaj o izvršenom ispitivanju sa mišljenjem.

Član 16.

Ovlašćena ustanova, kojoj je radi ispitivanja dostavljen uzorak lako kvarljivih pošiljki, dužna je da bez odlaganja započne, a najkasnije u roku od šest dana od dana prijema uzorka završi ispitivanje i inspektorima dostavi izvještaj o izvršenom ispitivanju sa mišljenjem.

Član 17.

Ovlašćene ustanove su dužne da izvrše analizu dostavljenih uzoraka, isključivo po parametrima naznačenim u zapisnicima o uzorkovanju i uputima za laboratoriju.

Član 18.

Ovlašćene ustanove su dužne da izvještaj o izvršenom ispitivanju sa mišljenjem dostave svim inspektorima koji vrše zajedničku kontrolu i uvozniku.

Član 19.

Nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe i propisima donesenim na osnovu nje, u okviru svoje nadležnosti, vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 20.

Za radnje i akte nadležnog organa u primjeni ove uredbe plaćaju se administrativne takse utvrđene saveznim propisima, do stupanja na snagu republičkih propisa.

Administrativne takse iz stava 1 ovog člana utvrđene saveznim propisom u dinarskom iznosu preračunavaju se i naplaćuju u DEM, prema kursu na dan 31.11.1999. godine (1 DEM = 17,00 n. din.).

Član 21.

Novčane kazne utvrđene saveznim zakonima u dinarskom iznosu preračunavaju se i naplaćuju u DEM (1 DEM = 3.30 n. din.).

Član 22.

Novčanom kaznom u desetstrukom iznosu minimalne zarade u Republici i kazniće se za prekršaj pravno lice:

- ako ne izvrši analizu uzoraka isključivo po parametrima naznačenim u dostavljenim zapisnicima i uputima za laboratoriju (član 17);
- ako ne izvrši ispitivanje dostavljenog uzorka u zadatom roku (čl. 15 i 16);
- ako ne dostavi svim inspektorima, učesnicima zajedničke kontrole i uvozniku izvještaj o ispitivanju sa mišljenjem (član 18).

Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu, u petostrukom iznosu minimalne zarade u Republici.

Član 23.

Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuju se: Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namijenjenih uvozu, odnosno izvozu ("Službeni list SRJ", broj 62/97), Naredba o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe koji se uvoze ("Službeni list SRJ", br. 9/97 i 24/97), Odluka o visini naknade za izvršen veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka, životinja, proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porijekla u prometu preko granice SRJ ("Službeni list SRJ", broj 36/96) i Odluka o visini naknada za izvršen zdravstveni pregled pošiljaka bilja u prometu preko granice SRJ ("Službeni list SRJ", broj 36/96).

Član 24.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".